

# t61\_interva1 (TMFGRLYG- CyHKHAbYGnG1tm3fTpWhm15ha2c)

October 27, 2020

Let  $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v3\_roughs\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l1\_orders\_2 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $m2\_interval : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $r2\_interval : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k17\_interval : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k15\_interval : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k9\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k14\_interval : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k4\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k3\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v3\_roughs\_1 X0) \wedge (l1\_orders\_2 \\ & X0))) \Rightarrow (\forall X1.(m2\_interval X1 X0) \Rightarrow (\forall X2.(m2\_interval \\ & X2 X0) \Rightarrow (k15\_interval X0 (k17\_interval X0 X1 X2) = k9\_subset\_1 (u1\_struct\_0 \\ & X0) (k15\_interval X0 X1) (k15\_interval X0 X2)))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v3\_roughs\_1 X0) \wedge (l1\_orders\_2 \\ & X0))) \Rightarrow (\forall X1.(m2\_interval X1 X0) \Rightarrow (\forall X2.(m2\_interval \\ & X2 X0) \Rightarrow (k14\_interval X0 (k17\_interval X0 X1 X2) = k9\_subset\_1 (u1\_struct\_0 \\ & X0) (k14\_interval X0 X1) (k14\_interval X0 X2)))) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. k4\_xboole\_0 X0 (k4\_xboole\_0 X0 X1) = k3\_xboole\_0 X0 X1 \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. (m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 X0)) \Rightarrow (k9\_subset\_1 X0 X1 X2 = k3\_xboole\_0 X1 X2) \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. k3\_xboole\_0 X0 X0 = X0 \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.(((\neg v2\_struct\_0 X0)\wedge(v3\_roughs\_1 X0)\wedge(l1\_orders\_2 X0))\wedge((m2\_interval1 X1 X0)\wedge(m2\_interval1 X2 X0)))\Rightarrow(m2\_interval1 (k17\_interval1 X0 X1 X2) X0) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(((\neg v2\_struct\_0 X0)\wedge(v3\_roughs\_1 X0)\wedge(l1\_orders\_2 X0))\wedge(m2\_interval1 X1 X0))\Rightarrow(m1\_subset\_1 (k15\_interval1 X0 X1) (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0))) \quad (7)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(((\neg v2\_struct\_0 X0)\wedge(v3\_roughs\_1 X0)\wedge(l1\_orders\_2 X0))\wedge(m2\_interval1 X1 X0))\Rightarrow(m1\_subset\_1 (k14\_interval1 X0 X1) (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0))) \quad (8)$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0 X0)\wedge(v3\_roughs\_1 X0)\wedge(l1\_orders\_2 X0))\Rightarrow(\forall X1.(m2\_interval1 X1 X0)\Rightarrow(\forall X2.(m2\_interval1 X2 X0)\Rightarrow((r2\_interval1 X0 X1 X2)\Leftrightarrow((k14\_interval1 X0 X1 = k14\_interval1 X0 X2)\wedge(k15\_interval1 X0 X1 = k15\_interval1 X0 X2)))) \quad (9)$$

**Theorem 1**

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0 X0)\wedge(v3\_roughs\_1 X0)\wedge(l1\_orders\_2 X0))\Rightarrow(\forall X1.(m2\_interval1 X1 X0)\Rightarrow(r2\_interval1 X0 (k17\_interval1 X0 X1 X1) X1))$$